



Vegetable oil, palm kernel

| |
|--------------|
| TOTAL |
| 4.9 |
| 4.4 |

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



| |
|----------|
| Proteins |
| Water |
| Sugars |
| Fibre |
| Alcohol |
| Lipids |
| Other |

| |
|--------------|
| FIBER |
| 0 |
| 0 |

Energy [kcal per 100 gr. food]




| |
|--------------|
| kCALs |
| 37.5 |
| 33.2 |
| 0 |

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------|--------|-----------|------------|---------|-----|
| 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug |
| Isoleucine | Tryptophan | Phenylalanine | Lysine | Valine | Threonine | Methionine | Leucine | |

| |
|---------------|
| PROTE. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]




| |
|------------|
| EFA |
| 0 |

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|------|----------|---------|--------|--------|
| 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug | 0ug |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zinc | Magnesium | Phosphorus | Potassium | Manganese | Iron | Selenium | Calcium | Sodium | Copper |

| |
|---------------|
| MINER. |
| 0 |

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]



| |
|---------------|
| VITAM. |
| 1.8 |

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

